

Sigida 9

Laben ni ladiliyan minnu ka kan ka matarafa pikiri keli kama



1 Pikiri ka kan ka ke kun jumən na, a man kan ka ke kun jumən na?

Pikiri ke kun man ca. Bana caman be se ka kunben ani ka u furake ni fura duntaw ye. San o san mogɔ miliyon caman, kerenkerennenya la denmisenni kunda, olu be bana, ka u ke fijetɔw ye, walima u be fatu ka a sababu ke pikiriw ye, minnu man kan ka ke u la. O furakecogo jugu ninnu keleli nafa ka bon kenyea la ka teme bolici matarafali ni ji sanuman minni ani negeñ matarafali kan. A ka ca a la:

Faratiba be pikiri la ka teme fura dunta kan.

Aw ye aw jija cogo bee la ka dɔgɔtɔrɔ dɔ ka deme jini, barisa ni bana ka jugu kosebe fo ka a se pikiri keli ma, dɔgɔtɔrɔ dɔ ka kan ka o ke.

Pikiri ka kan ka ke kun minnu na, olu de file:

1. Ni bana in fura pikirilama dɔrɔn de be sɔrɔ.
2. Ni banabagato be fɔɔnɔ kojugu, walima ni a te se ka foyi dun.
3. Bana cunnen kerenkerennen dɔw la, (aw ye gafe ne nata laje).

2 Ni dɔgɔtɔrɔ ye pikiri səben aw ka furaw la, aw ka kan ka mun ke?

Dɔgɔtɔrɔ dɔw be pikiri səben mogɔw ka furaw la ka a sɔrɔ a neci te yen. O bee kofe, u be tila ka pikiri ke war i mine. U te pikiri geleyaw ni a kɔlɔlw jate dugumisenni w kɔnɔ.

1. Ni dɔgɔtɔrɔ b'a fe ka pikiri ke aw la, aw ye a jini ka a dɔn ni pikiri in ye aw ka bana fura ye, ani ni dɔgɔtɔrɔ ye labenw sabati (ka alikɔli jɔsi tegew la, ani ka baarakeminewn saniya).



- Ni dögötörö dō ye pikiri səben aw kun, aw ye a jefə a ye pikiri be geleya minnu lase aw ma, kerenkerennenya la, məgo caman tə se pikiri kəli la dugumissenw kono. Aw be a jininka ni fura in suguya werew be sɔrɔ (a forogonima, a kisema, a jima walima o ni a jennaw).
- Ni jolisegesegə ma ke aw la, dögötörö tə se ka a dən ko pikiri vitaminima ka kan ka ke aw la. Ni a ma joli segesegə, aw ye a fə dögötörö ye ko a ka furakise walima, furaji walima a fura forogonima səben aw kun.

3 Pikiri ka kan ka ke bana cunnen minnu na aw masurunya dögötöröso la

Aw be taa ni banabagatə ye dögötöröso la min ka surun aw la. Banajugu dəw be yen aw ka kan ka dögötörö dō ka deme jini olu la joona. Ni dögötörö menna a ma na, walima ni aw ma se ka taa ni banabagatə ye dögötöröso la, a ni fura min ka kan aw be o ke a la sani dögötörö ka se aw ma. Walasa ka fura keta hake dən, aw be fura in kunnafonisəben kalan, a sanna ni min ye. Sani aw ka pikiri ke, aw b'a jini ka fura in kələlw dən ani ka u kunben (aw ye səben binkenemaw laje gafe in kono).

Bana minnu file...	sigə tə olu ka pikiriko la...
Sinkərəkeredimi jugumanba.(səben jə ____)	Pinisilini min hake ka ca (<i>Pénicilline à forte dose</i>) (səben jə ____)
Farifan bəə balakasa (səben jə ____)	Anpisilini (<i>ampicilline</i>) (səben jə ____) ani et zantamisini (<i>gentamycine</i> , səben jə ____) ka fara avec metronidazoli kunuta kan (<i>métronidazole pris par la bouche</i> , səben jə ____).
Tetanɔsi (negetigebana) (səben jə ____)	Penisilini (səben jə ____) ni tetanɔsipikiri (<i>antitoxine tétanique</i>) (səben jə ____)
Bəleni (səben jə ____)	Pinisilini min hake ka ca (səben jə ____) walima penisilini, siterepitomisini (səben jə ____)
Marifikise walima negə ka joginda kono na (səben jə ____)	O yɔrɔ ka kan ka opere joona (səben jə ____)
Fənfəni kinda walima buntenikinda	safura sɔrɔmulama buntenifura sɔrɔmulama
Kanjabana ni aw sɔminen tə sɔgɔsəgɔnjie ko la	anpisilini (səben jə ____)

Bana minnu file...	sigaté olu ka pikiriko la...
Kanjabana ni aw dalen don a la ko sōgōsōgōnijē bē a senkōrō	Anpisilini ni sitērepitomisini faralen njogon kan (sében n° ____) ani sōgōsōgōnijēfura wərew ni olu bo soro (sében n° 359)
Fōōnō dabilabali min ma se ka lajō cogosi la	Vogalēni minta walima a pikiri (<i>Vogalene sirop ou injectable</i>) Faritanabanafura, misali la, porometazini (<i>prométhazine</i>) (sében n° ____)
Faritanabana min juguyara	Epinefirini (<i>epinéphrine</i>), aderenalini (<i>Adrénaline</i> , sében n° ____) ani ni aw sera ka difenidaramini soro (diphénhydramine) benadiril (Benadryl, sében n° ____) walima polaramini miligaramu 200 (<i>polaramine 200 mg</i>)

Bana basigilen minnu file, olu be furake tuma dōw la ni pikiri ye, nka o fana té kōrōtō ko ye, a nafa ka bon aw ka dōgōtōrō dō ka deme jini. O banaw file:

Sōgōsōgōnijē min be fongofongo la (sében n° ____)	Siterēpitomisini (<i>streptomycine</i>) (sében n° 361) be fara Sōgōsōgōnijēfuraw kan (sében n° 359)
Nporōn (sében n° ____)	Bezantini penisilinilama min hake ka ca (<i>Benzathine pénicilline à forte dose</i> , sében n° 238 et 352)
Damajalan, sopisi (sében n° ____)	Sefitiriyazōni (<i>Ceftriaxone</i> , sében n° 359) Sipékitinimisini (<i>Spectinomycine</i> , sében n° 359)

Pikiri MAN KAN KA kē fewu kun min na:

Ni aw be se ka dōgōtōrō ka deme soro joona, aw kana pikiri kē abada.

Bana min ma juguya ka dantemē, aw kana pikiri kē o la abada.

Aw kana pikiri kē abada mura walima murafarigantō la.

Aw beka bana min furake ni pikiri nēci té o la, aw kana a kē abada.

Aw kana pikiri kē abada ka a soro aw ma pikirikelanw tobi folo.

Aw kana pikiri kē abada ka a soro aw ma a kēcogo nēdōn ani ka a keli labenw sabati (pikirikelanw tobili ni fura kēta hake).

Aw kana pikiri kē abada ka a soro aw ma bana sidōn kosebe.



4 Aw man kan ka sɔn fura minnu pikiri ma FEWU

Aw man kan ka sɔn fura minnu pikiri la abada, olu de file:

1. **Witaminiw.** Witaminiw pikirilama man teli ka baara ke ka teme a kunutaw kan. Pikiriw da ka gelèn wa u farati ka bon. Aw ye witamini furakisemaw ni a furajimaww ta. Olu ka ji ni pikiriw ye, walima aw ka dumuni jumanw dun, a dɔ la aw mako tena jo witaminiw tali la.
2. **Biñeji, jégeji, witamini B12, ani jolisegin pikiri.** Aw kana ninnu pikiri ke abada. Joliseginfura (*sulfate ferreux*) tali de nafa ka bon.
3. **Kolosinsinfura (le calcium).** Kolosinsinfura pikiri keli jolisira fe, o ye farati belebele ye ni a ji ma lataa jolisira fe **dɔɔni dɔɔni**. A pikiri keli bobara la, o be se ka ne ta. Wulakɔñomɔgɔ man a kan ka sɔn mɔgɔ ka kolosinsinfura pikiri ke u la ka u to wula kɔñɔ.
4. **Penisilini (la pénicilline).** A ka ca a, la bana o bana be furake ni penisilini pikiri ye, fura dunta be se ka ke ka o bana furake. A farati ka bon ka penisilini pikiri ke jolisira fe. **Aw be se ka penisilini pikiri ke bana na**, min ka jugu.
5. **Penisilini ni siterepitomisini pagaminen** (*Pénicilline avec streptomycine*). Aw kana girin ka sɔn ni fura pagaminen na. Aw kana fura kofɔlen ninnu ke ka mura walima murafarigan furake barisa a te mako je o banaw furakeli la. Fura kofɔlen ninnu be se ka geleya werew lase aw ma; ka banabagatɔ tulo geren tuma dɔw la walima ka a faga. Fura ninnu ta ko jugu o be sɔgɔsɔgnɔjɛ ni banajugu werew kenyali geleya.
6. **Koloranfenikɔli (chloramphénicol) walima tetarasikilini (tétracycline).** Nin fura kofɔlen ninnu dunta ka pi kosebe. Fura ninnu kise tali ni u furaji mini ka fisa ni u pikiri ye.
7. **Sɔrɔmu (le sérum).** Sababuw ka dɔgɔ minnu be a jira ko sɔrɔmu ka ka kan ke banabagatɔ la, kerenkerennenya la dugumisenniw kɔñɔ, ka da a kan pikiri dɔw ka teli ka banabagatɔ faga. Aw kana sɔn sɔrɔmu ma, fo ka a bɔ kunfilanitu juguman furakeli la; hali o bee la, kenyajiw ka ji wa u farati man bon.
8. **Fura (pikiri) minnu be ke jolisira fe.** Jolisiralapikiri farati ka bon, o kama dɔgɔtɔrɔ dɔrɔn de be se ka a ke ka je. Aw kana pikiri ke bobara la abada. O fana keli a nejugu kan, o ka jugu ni a tɔ bee ye. Jolisiralafuraw ka kan ke ni farikololajidese be banabagatɔ la, wa pikiri nedɔnbagaw de ka kan ka a ke.



Furakise de ka fisa ni pikiri ye

5 Faratiw ni yere tangacogow

Farati minnu be pikiri la: 1) o ye, banakise sɔrɔli ye pikirida fe. 2) degun dɔw, walima fura kɔlɔlɔw

1. Bana min sɔrɔla pikiribijne donda fe. Nen donni farikolo la, banakise jensenni fari la hali negetigebana, olu bee be se ka sɔrɔ pikiri kɛcogo jugu fe. negetigebana min sababu bɔra pikiri la, o farati ka bon ka teme joginda ta kan. Sidabana be sɔrɔ minnen fe, minen min donna sidatɔ dɔ joli la.

Ni aw ye pikiri ke ni bije ye, aw be aw hakili to a saniyali la. A ka kan aw ka pikiribijne saniya fɔlɔ, sani aw ka pikiri ke ni a ye. pikiribijne tobilen kɔfe aw kana a to aw bolo ka maga a la kuma te fen were ma.


Bije min kera ka pikiri ke ka teme, aw kana o bije kelen ke ka pikiri ke mɔgɔ were la, ka a sɔrɔ aw ma a tobi. Aw ye bilasiralikanw bato ka ne (aw ye gafe ne nataw laje).

Aw be aw tegew saniya ka ne sani aw ka pikiri laben walima ka pikiri ke

2. A ka fisa aw ka a jini ka furaw sidɔn ani ka yerekɔlɔsi feerew labato sani aw ka pikiri ke.

Ni geleya werew sɔrɔla fura minnnu tali sababu la, aw kana o fura kelen ke o banabagatɔ kelen na tuguni

- Fari bilen bilenni ka ŋejne ke a senkɔrɔ
fari funufununi degunw, (aw ye sigida 9 laje)
- ŋenamini ni dusukun jukun (fɔɔnɔ nege)
- dibi donnni ne kɔrɔ
- mankan tulo kɔrɔ walima tulogeren yere
- kɔmɔkilidimi
- sugunekε geleya



Joli nema i n'a fo nin nɔgɔn, o ye pikiri bije tobobali ka sɔgɔlida no ye, ka da a kan a banakisew ma faga.



Kurukuru ni ŋejne, o be se ka damine leri damadɔ walima tile damadɔ pikiri kelen kɔfe. Ni o fura kelen tora ka ke banabatɔ la tuguni, o be se ka a ka bana juguya walima ka a faga (aw ye gafe ne 70 laje).

Pikiri bije saniya bali kera ka pikiri ke nin den in na (a banakisew tun ma faga ka ban pewu)

Pikiribijne saniyabali ye joli jugumanba bila den na fo ka ne sigi a kono. A laban na nenmanyoro dayele la, o de jiralen file ja in na.

U ye pikiri ke den in na ko mura tun be a la. A tun be fisaya ni fura foyi yere tun ma di den ma. Sani fura ka den in keneya, a kera a ma sababujugu ye.

Aw ye aw janto nin na: ni aw be se, ni aw be denw furake, aw be a ke fura duntaw ye, aw kana pikiri ke u la abada.



Walasa ka nin degun ninnu bali:

Aw be pikiri ke ni o ye a soro a peci be yen.

- Aw be pikirijikelan ni pikiri bije tobi sani aw ka fura ke a kono, aw be aw kolsi kosebe u saniyalen ka to.
- Pikiri be ke fari yoro min na, aw be o yoro saniya ni banakisefagal ye, sani aw ka pikiri ke
- Aw kana fura di banabagato ma ka teme fura kofolen kan, aw ka da a la fana ko a ka ji ani a ta waati ma teme.
- Aw ye pikiri ke a ke yorjuman na. Aw kana pikiri ke denw ni demisen fitiniw bobara la. Aw be u ka pikiri ke u woro kenemayanfan sanfela la. (aw ye a don ko ni pikiri kera den bobara la sijne caman, a be fije bila fasaba la).
Nin geleya ninnu be soro saniya matarafabaliya fe:
 - Waati o waati ni aw be pikiri ke, a ka fisa aw ka a ke ni bije kura sanuman ye.

2. Mulukuli min sababu bora fasaba joginni na pikiri bije ni fura fe (sango ni a ma ji fasaw ma. O farati ka bon, barisa a be se ka ke a tigi te se ka taama tuguni.



Hali sisan o kelenw be məgəw sɔrɔ. O be a jira ko pikiri ma ke bobara yɔrɔ la, an dalen don a la ko fasaba te teme yɔrɔ min fe. O farati ka bon kosebe ani fana a nɔ te se ka dilan ni o ye a sɔrɔ pikiri min kera, o farati ka bon fasa ma, i n'a fɔ kinini (*quinine*) ni kinimakisi (*Quinimax*).

3. Fijɛ walima tulumafen dɔ jiginni jolisira fe min be a geren. jolisira fe pikiri min ma ke ka ne walima ni jolisira pikiri kera fasasira fe, o sababu be se se ka ke ni i ye fasasira fe pikiri ke ka a sɔrɔ i ma a jatemine ko i be jolisira kan. Mɔgɔ ka kan ka olu bee kalan walasa ka pikirikecogo neððn.

4. Fura fila nagaminen minnu be baara ke jɔgɔnfɛ, farikolo yɔrɔ la pikiri kera yɔrɔ min na. A nafa ka bon ka furaw dɔn minnu be se se ka nagami jɔgɔn na ani minnu te se ka **nagami**.

5. Bana minnu be sɔrɔ fura fe (faritenebanaw walima bana werew).



Leri damadama walima tile damadama piriri kelen kɔfɛ, banabagato fari be se se ka bilen bilen ani ka a ɣεjɛ. Ni aw seginna ka o fura kelen ke a tigi la, a be se se ka sa (aw ye gafe ne lajɛ).

6 Geleya minnu be sɔrɔ fura dɔw pikiri fe

Nin fura ninnu be geleyaba lase mɔgɔ ma tuma dɔw la, geleya minnu ye *faritenebana jugumanbaw* ye. O geleyaw be sɔrɔ nin fura ninnu pikiri fe.

- Penisilini (anpisilini be min na)
- Bagalakarilan serɔmulama (min dilanna ni so serɔmu ye) { Buntenikinda serɔmu
Fɔnfɔnnikinda serɔmu
Negetigeda serɔmu



A farati ka bon mɔgɔw ma, fura ninnu delila ka geleya lase mɔgɔ minnu ma ka teme. A farati be se se ka bonya kosebe ni fura be tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma, walima ni o ye a sɔrɔ a delila ka faritenebana bila a tigi la i n'a fɔ faribilenni, kurukuruw bɔli fari la, farijɛjɛ, farifunu, walima ninakilidegun) lere dama dama walima tile dama dama pikiri kelen kɔ.




Faritenebana be se ka sɔrɔ dondoli dɔ ka
kinni fe walima fura dɔ kununi.



6.1 Walasa ka geleyaw bali pikiri kelen kɔfɛ:

1. Aw be pikiri ke ni o ye a sɔrɔ feere were fosi te bana furakeli la. Misali la: aw kana sumayabana furake ni pikiri ye abada ni banabagato teka fɔɔnɔ walima ni a kirinnen te. An ye a men ko geleya caman sɔrɔla kinini pikiri kelen kɔfɛ.
2. Sani aw ka nin fura kofɔlenw pikiri ke, aw be aw jija aderenalini anpulu 2 ka ke aw bolo kɔrɔ (sigida 25), ani sisafura dɔ i n'a fɔ porometezini-feneregan (sèben je 385), walima difanhidaramini (*diphenhydramine*) wa benedirini (*Benadryl*, sèben je 386).
3. Sani aw ka pikiri ke, aw be banabagato jininka ni o ye a sɔrɔ pikiri delila ka geleya dɔw lase a ma, i n'a fɔ ka nɔ bilemanw bɔ a fari la, walima geleya werew. Ni o delila ka ke, aw kana pikiri ke walima ka mɔgɔ werew bila ka a ke.
4. Ni banajugu don i n'a fɔ kanjabana walima fɔnfɔnni kindà, a ka ca a la, pikiri be faritenebana bila a tigi la. O la, aw be anpulu tilayɔrɔ 10nan ke fɔlɔ ka a laje miniti 15 kɔnɔ. Ni a ma foyi ke a tigi la, aw be a tilayɔrɔ 4nan ke ka a fara a kan. Miniti 15 were kɔfɛ sani aw ka a tɔ ke.
5. Ni aw ye fura o fura ke banabagato la, aw ka kan ka a kɔlɔsi miniti 30 kɔnɔ ani ka nin geleya ninnu taamasijne jatemeine:
 - fari be sumaya, ka njigin, fari je be jeya, wɔsiji sumalen be bɔ
 - dusukun tantanni be teliya ka a fanga dɔgɔya
 - ninakili sɔrɔli be geleya
 - a tigi nalon be ta
6. Ni aw ye nin taamasijnew ye, aw be aderenalini (adrénaline) pikiri ke o yɔrɔ bɛe la:
 - Baliku: mililitiri 1/2
 - Denmisenni mililitiri 1/4 –1/3 (ka a ben a kundama hake ma)



Farati

Aw be a tigi furake i n'a fɔ ni a kirinnen don (aw ye sèben je 77 laje). O kɔ, aw be sisafura pikiri fila ke a la.

7 Penisilini pikiri kə geleyabaw kumbencogo


1. Ni banamisenni don:

Aw bə penisilini (pénicilline) furakise di banabagatə ma, o ka fisa ni a pikiri ye.



2. Sani aw ka pikiri kə, aw bə a tigi nininka:


"Pikiri kelen ko i la, degun də delila ka i minə wa? i n'a fo fari bilenni, fariŋye, farifunu, walima ninakilidegun?"




Ni o delila kə a la, aw kana penisilini (*pénicilline*); anpisilini (*ampicilline*) walima amokisikilini (*amoxicilline*) pikiri kə. Aw bə banakisəfagalān wərə di, i n'a fo eritoromisini (*érytromycine*) (səben nə 354) walima silifamidi (*sulfamide*) (səben nə 356).

3. Sani aw ka penisilini pikiri kə:

Aw ye aw jija epinefirini (*épinéphrine*) (aderenalini) (*adrénaline*) anpulu dəw ka kə aw bolo koro



4. Pikiri kelen ko:








Aw bə a tigi kələsi miniti 30 nəgən kono.

5. Ni a tigi fari nə jera a kan, ni a dusukun tantanni ka teli, ni ninakili sərəli ka gəlen a bolo, ni a nalon bə ta a kan, aw bə aw teliya ka epinefirini (*épinéphrine*) anpulu kelen kə a la(aderenalini) (*adrénaline*) anpulu tilayorə naaninan, ni denmisenni don, aw bə a kə a fasasira fə (walima a wolo koro _ aw ye səben nə 167 lajə) aw bə segin a kan miniti 10 kofə ni a nəci bə yen.



8 Pikiribijne labencogo

Sani aw ka pikiribijne laben, aw ka kan ka aw tegé ko ni safine ni ji ye


<p>1. Aw bε pikiribijne walaka, ka ani a bije tobi miniti 20 jøgøn.</p> 	<p>2. Aw bε ji bon ka bø u kɔrø ka sɔrø aw ma aw bolo maga a bije na</p> 	
<p>3. Aw bε u don jøgøn na, nka aw kana aw bolo maga bije kun na ani yørø min bε bisi ka ji lataa</p> 	<p>4. Aw bε pikiriji butelini kun jøsi ni alikøli ye sani aw ka a kari</p> 	
<p>5. Aw bε pikirijikølan ke ka buteli kønø ji sama (aw kana a to bije kun ka bø kεnøma)</p> 	<p>6. Furamugu bε butelini min kønø, aw bε o datugulan manani jøsi ni alikøli ye walima jikalan</p> 	<p>7. Aw bε pikirijikølan kønø ji ke butelini kønø furamugu kan</p> 
<p>8. Aw bε butelini kucukuku fo furamugu bεs ka yelen</p> 	<p>9. Aw bε pikirijikølan ke ka butelini kønø ji sama tuguni</p> 	<p>10. Aw bε fijø bεs labo pikirijikølan kønø</p> 

Aw bε aw køløsi, aw bolo kana maga bije la, walima fen were ka se a ma, hali kɔɔrimugu min sulen bε alikøliji la. Ni a kera ko aw bolo sera bije ma walima ko fen were sera a ma, aw bε a tobi kokura.

9 Pikiri ka kan ka ke fari yɔrɔ minnu na:


Sani aw ka pikiri ke, aw ka kan ka aw tɛgɛ ko ni safine ni ji ye.

A ka fis̩a ka pikiri ke bobara la; aw ka kan ka a ke waati b̩ee bobara sanfela la




Aw ye aw janto nin na: Aw kana pikiri ke fari yɔrɔ la, joginda b̩e yɔrɔ min na walima ni a yɔrɔ bilennen don.

Ni denyereni don walima denfitini, aw kana olu ka pikiri ke u bobara la. Aw b̩e olu ta ke u **woro sanfela la.**



10Pikiri k^ecogo


1. Ni aw b'a f^e ka pikiri k^e fari y^ro min na, aw b^e o y^ro ko ni safin^e ni ji ye (walima ni alikoli ye; nka, walasa a dimi kana bonya, aw b^e a to alikoli ka ja sani aw ka pikiri k^e)




2. Aw b^e bij^e tilen ka a don. (Ni a k^era ni teliya ye, o dimi t^e bonya)




3. Sani aw ka ji lataa, y^ro min b^e bisi, aw b^e o sama f^olo ka y^elen. (Ni basi y^elenna pikirijikelan k^ono, aw b^e bij^e bo o y^ro la ka a turu y^ro w^ere la)



4. Ni basi ma y^elen pikirijikelan k^ono, aw b^e furaji lataa d^ooni d^ooni



5. Aw b^e bij^e sama ka bo ani ka a y^ro saniya kokura.



6. Pikiri kelen k^o, aw b^e pikiribij^e b^ees sananko o y^ronni b^ees. Aw b^e ji ke bij^e k^ono ka a bisi ka a lab^o, o k^o aw b^e pikirijikelan b^ees walaka ka u ko. Aw b^e u tobi sani aw ka baara k^e ni u ye tuguni.

11 Pikiriw b^e denw ke ljurat^o ye cogomin na:

Ni u be ke a k^ecogo juman na, furaji d^ow, i n'a f^o minnu be ke ka boloci, olu be denw tanga ka u kisi ljura d^ow ma. Nka ni u be ke ni bij^e walima pikirijikelan tobibaliw ye, olu be se ka banajuguw bila m^og^o la.

Bij^e walima pikirijikelan n^ogolenw be se ka banakise d^ow y^elema m^og^o fe i n'a f^o sidabanakise walima banajugu werew i n'a f^o bijnedimi.

Bijn^e walima pikirijikelan n^ogolenw be se ka banaw bila m^og^o la minnu be fij^e bila m^og^o la walima ka a faga.

Aw kana mɔgɔ fila sɔgɔ ni bije kelen ye ka sɔrɔ aw ma a banakise faga fɔɔ.


Pikiri dɔw be se ka faritenebana jugumanbaw bila mɔgɔ la, u be se fana ka baga lase a tigi joli ma, wala ka a tulo geren walima ka kɔlɔlɔ werew lase a ma. Misali la, muso kɔnɔmaw be to ka pikiri sugaya dɔ ke walasa ka u jiginni lateliya walima ka “fanga di u ma,” nka o pikiriw farati ka bon ba ma ani fana u be se ka fijie bila den kunsemé na walima ka a faga yere.

12Pikirike minenw saniyacogo (tobicogo)

Banajugu caman be yen i n'a fɔ Sida bana (aw ye seben ne 399 laje), bijedimi (aw ye seben ne 172 laje) ani kanjabana (aw ye seben ne 182 laje) olu be se ka yelema ka a sababu ke pikiribije, miseli walima minen werew minnu banakise ma faga (olu dɔw ye tulosoɔgɔbijew, bijeniw, dasususbine walima bolokolimuruw). Wololajoli caman sababu be bɔ minen nɔgɔlenw na. Ni aw bɛna wolo tige walima ka a sɔgɔ, aw ka kan ka a ke ni minen saniyalenw (tobilenw) ye.

Minenw saniyacogo dɔw file:

- Aw be a wuli miniti 30 (Ni mɔnturu te aw bolo, aw be malo kise 1 walima kise 2 bila ji la, ni o mɔnna, o kɔrɔ don ko minenw banakise fagara.)
- Aw be a tobi funteni na minen kerènkerènnen dɔ kɔnɔ miniti 30 kɔnɔ
- Walima aw be u bila jaweliji la miniti 20 nɔgɔn (ni aw ye jaweliji suman ni minen min ye, aw be o minen kelen ne 7 ji ta) walima aw be u bila alikɔli etanolí (éthanol) 70% ji la. Ni aw be se, aw be ninnu dilan don o don, barisa u fanga ban ka di. (aw ye aw jija bije kɔnɔna ka saniya, aw be ji sama ni a ye ka tila ka a labɔ ni ji lataalan ye bije woni fe.)



Ni aw beka mɔgɔ ladon, bana yelemata be mɔgɔ min na, aw be to ka aw tegew ko ni safine ni ji ye.